

OTVORENI PARLAMENT



Centar za demokratsku tranziciju



Skupština Crne Gore



Evropska unija

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina I ♦ Broj 11 ♦ Decembar 2011. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 31. decembra, koje, u formi mjesečnog biltena „Otvoreni Parlament“, pripremaju Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Služba Skupštine Crne Gore.

U Temi broja nudimo pregled novina u Skupštini Crne Gore u 2011. godini.

Što se tiče redovnih skupštinskih aktivnosti, Skupština Crne Gore je u decembru donijela 16 zakona, takođe napominjemo da su skupštinski odbori raspravljali o 21 predlogu zakona.

Kroz vršenje nadzorne funkcije, Odbor za bezbjednost i odbranu održao je sjednicu na kojoj je razmotren i podržan Izvještaj o radu Uprave policije i stanju bezbjednosti u 2010. godini; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio finansijske planove sa planovima rada šest nezavisnih regulatornih tijela; Odbor za ljudska prava i slobode održao sjednicu na kojoj je razmotrio i usvojio Izvještaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Takođe, Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore održao je konsultativno saslušanje na temu: „Razmatranje modela organizacije, funkcionisanja i načina raspodjele sredstava Fonda za manjine“ dok je Odbor za bezbjednost i odbranu održao kontrolno saslušanje direktora Uprave policije, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i Specijalnog državnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala.

Bilten „Otvoreni Parlament“ se objavljuje svakog mjeseca kao dio projekta „Otvorene institucije“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg izdanja biltena, očekujući vaša mišljenja, kritike i sugestije, kako bismo ovaj bilten učinili još boljim i interesantnijim.

*S poštovanjem,
Dragan Koprivica,
Izvršni direktor CDT-a*



ZAKONODAVNA AKTIVNOST

Tokom decembra, Skupština je donijela 16 zakona.

Na sedmoj sjednici drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini usvojeni su sljedeći zakoni:

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima; Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, izvršenju i saradnji u pogledu roditeljske odgovornosti i mjera za zaštitu djece; Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja; Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. godine; Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama iz 1966. godine; Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Crne Gore u operacijama Evropske unije za upravljanje kriznim situacijama; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o detektivskoj djelatnosti; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenoskom materijalu poljoprivrednog bilja; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama; Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku; Zakon o javnim izvršiteljima; Zakon o upravljanju otpadom; Zakon o javnom redu i miru; Zakon o



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”



Budžetu Crne Gore za 2012. godinu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija.

Predlozi zakona razmatrani na odborima:

- **Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2012. godinu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za rodnu ravnopravnost, Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
- **Predlog zakona o upravljanju otpadom** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hartijama od vrijednosti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o elektronskim komunikacijama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj revizorskoj instituciji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i izvršenju i saradnji u pogledu roditeljske odgovornosti i mjera za zaštitu djece** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za ljudska prava i slobode.
- **Predlog zakona o javnim izvršiteljima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o javnom redu i miru** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o komunalnim djelatnostima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog zakona o carinskoj tarifi** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
- **Predlog odluke o broju zamjenika/ca Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

NADZORNA AKTIVNOST



- Odbor za bezbjednost i odbranu održao je sjednicu na kojoj je razmotren i podržan Izvještaj o radu Uprave policije i stanju bezbjednosti u 2010. godini. Sjednici su, po pozivu, prisustovali: direktor Uprave policije, Veselin Veljović; rukovodilac Sektora kriminalističke policije, Milan Tomić; rukovodilac Sektora za ljudske resurse, pravna pitanja, telekomunikacione i informacione sisteme, Dragoslav Minić i rukovodilac Odjeljenja za planiranje, razvoj i analitiku, Radovan Ljumović. Odbor smatra da, imajući u vidu obaveze iz procesa evropskih integracija, Uprava policije u okviru svojih nadležnosti, a u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, treba da postigne potreban nivo efikasnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima.

Odbor insistira na permanentnom jačanju kapaciteta Uprave policije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i naglašava da trajna izgradnja i snaženje ovih struktura predstavlja prioritetan cilj u procesu evropskih i euroatlantskih integracija, kao strateških opredjeljenja Crne Gore.

- Održana sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na kojoj su razmotreni finansijski planovi sa planovima rada šest nezavisnih regulatornih tijela.

Odbor je odlučio da predloži Skupštini da prihvati pet predloga finansijskih planova sa planovima rada za 2012. godinu nezavisnih regulatornih tijela i to : Regulatorne agencije za energetiku, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za hartije od vrijednosti, Agencije za lijekove i medicinska sredstva i Agencije za elektronske medije.

Odbor nije podržao Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2012. godinu.

- Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije su nakon razgovora sa kandidatom za ambasadora Crne Gore u Državi Katar i Kraljevini Bahrein, na nerizidentnoj osnovi, Aleksandrom Erakovićem, dali pozitivno mišljenje, polazeći od njegovih profesionalnih, radnih i stručnih sposobnosti koje ga preporučuju za tu funkciju, o čemu će Odbor obavijestiti Predsjednika Crne Gore.

- Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore održao je konsultativno saslušanje na temu: "Razmatranje modela organizacije, funkcionisanja i načina raspodjele sredstava Fonda za manjine".

Odbor je većinom glasova (šest „za“ i jedan „uzdržan“) prihvatio, kao prelazno rješenje koje treba da omogući rad Fonda za manjine, Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za manjine koji su podnijeli poslanici Rifat Rastoder, Ljerka Dragičević, Hidajeta Bajramspahić, Đorđe Pinjatić i dr Halil Duković i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za manjine.

- Odbor za ljudska prava i slobode održao sjednicu na kojoj je razmotrio i usvojio Izvještaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Na sjednici Odbora je razmotren Izvještaj Ministarstva za ljudska i manjinska prava u vezi sa Zaključcima Odbora sa Kontrolnog saslušanja ministra za ljudska i manjinska prava, Ferhata Dinoše, održanog na nastavku 52. sjednice, 24. oktobra 2011. godine i Amandmane (dva) na Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za manjine, koje su podnijeli poslanici Rifat Rastoder, Hidajeta Bajramspahić i Ljerka Dragičević.

- Odbor za bezbjednost i odbranu održao kontrolno saslušanje direktora Uprave policije, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i Specijalnog državnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala.

Sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, po pozivu, prisustovali su: direktor Uprave policije, Veselin Veljović, rukovodilac Sektora kriminalističke policije, Milan Tomić, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, Vladan Joković i Specijalni državni tužilac za suzbijanje organizovanog kriminala, Đurđina Nina Ivanović, koji su članove Odbora upoznali sa informacijama koje posjeduju u vezi sa aferom Listinzi u slučajevima "Keljmendi" i "Šarić".

Po okončanju rasprave, Odbor je usvojio zaključke, koje je predsjednik Odbora Mevludin Nuhodžić saopštio predstavnicima sredstava javnog informisanja.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

NOVOSTI IZ PARLAMENTA



Odbor za ljudska prava i slobode učestvovao u Kampanji „Naučimo ih nešto drugo!”

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore uključio se u drugi dio Kampanje “Naučimo ih nešto drugo!” koju sprovodi Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa ombudsmanima iz zemalja regiona, a uz podršku Save the children iz Norveške.

Početak Kampanje “Naučimo ih nešto drugo!” je obilježen postavljanjem bilborda i izradom promotivnog materijala, a sve buduće aktivnosti biće usmjerene na jačanje svijesti o značaju sagledavanja, suzbijanja, prevencije i rješavanja problema dječijeg prosjačenja na teritoriji Crne Gore. Cilj Kampanje “Naučimo ih nešto drugo!” je da se osnaži svijest ljudi

i da se svim društvenim subjektima ukaže da ne treba djeci na ulici davati novac, već ih usmjeriti na druge aktivnosti, prvenstveno vaspitno- obrazovne, sporsko-rekreativne i kulturne, čime će se poboljšati njihov socio- ekonomski položaj i stvoriti preduslovi za opšti društveni razvoj.

Skupština Crne Gore je preko Odbora za ljudska prava i slobode, uz razumijevanje generalnog sekretara Skupštine, finansijski podržala postavljanje jednog bilborda čime se želi doprinijeti jačanju svijesti stručne i šire javnosti, a posebno djece o štetnosti prosjačenja, kako bi se zaštitili od rizika da postanu žrtve trgovine ljudima i ekonomske i socijalne eksploatacije.

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala na Zajedničkom parlamentarnom sastanku u Briselu

Delegacija Skupštine Crne Gore, učestvovala je na Zajedničkom parlamentarnom sastanku (Joint Parliamentary Meeting) koji je organizovao Evropski parlament i poljsko predsjedavanje Evropskom unijom, u Briselu, 5. i 6. decembra. Teme sastanka o kojima se debatovalo su bile Socijalna kohezija u Evropskoj uniji, pitanja demografskog razvoja u vremenima ekonomske i finansijske krize i regionalna politika EU nakon 2013. godine.

Na sastanku su između ostalih govorili, predsjednik Evropskog parlamenta, Jerzy Buzek (Jirži Buzek) i maršali Sejma i Senata Republike Poljske, Ewa Kopacz (Eva Kopaš) i Bogdan Borusewicz (Bogdan Borušević).

Skupštinu Crne Gore na ovom skupu predstavljale su poslanice Branka Tanasijević, predsjednica Odbora za zdravstvo rad i socijalno staranje i Hidajeta Bajramspahić, članica Odbora.

Izložba političke karikature od 13. do 30. decembra

U holu Skupštine Crne Gore održana je izložba 50-tak radova, portreta i političkih karikatura poznatog crnogorskog karikaturiste, Darka Drljevića, dobitnika oko 100 nagrada na domaćim i internacionalnim konkursima karikature.

Izložbu je otvorio predsjednik Skupštine, Ranko Krivokapić, koji je kazao da je karikatura blagotvorna forma, koja “nas, političare, svodi na pravu mjeru, budući da smo često spremni da preuveličamo svoj

sopstveni značaj, ulogu i sadržaj”.

Pored poslanika, otvaranju su prisustvovali mnogobrojni gosti, među kojim su bili i neki ambasadori stranih zemalja u Crnoj Gori. Između ostalih, Leopold Maurer, šef Delegacije Evropske unije u Podgorici, njemački ambasador, Pius Fišer, američka ambasadorica, Sju Braun, britanska ambasadorica, Ketrin Najt Sends, slovački ambasador, František Lipka, ambasador Srbije, Zoran Lutovac, ambasador Hrvatske, Petar Turčinović.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

Održana tematska sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima održao je tematsku sjednicu posvećenu Konvenciji Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, povodom „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, o čemu je detaljnije govorila predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Nada Drobnjak. Ona je apelovala na sve da pomognu u eliminaciji globalnog problema trafikinga, prvenstveno kroz promociju Konvencije i preventivno djelovanje.

Pored poslanice, Nade Drobnjak, izlaganje su imali član ekspertske grupe Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima – GRETA, Davor Derenčinović, koji je predstavio sadržaj Konvencije i zahtjeve koje ona postavlja pred države članice, zatim šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Zoran Ulama, koji je govorio o mehanizmima Vlade Crne Gore za borbu protiv trgovine ljudima i na kraju direktorica NVO „Crnogorski ženski lobi“, Aida Petrović, koja je prenijela iskustvo u pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima.

Seminar „Demokratska kontrola oružanih snaga i primjena OEBS-ovog Kodeksa ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti“

Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore i Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovali su seminar na temu „Demokratska kontrola oružanih snaga i primjena OEBS-ovog Kodeksa ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti“. Seminar je održan u petak 16. decembra 2011. godine, u hotelu „Maestral“ u Budvi.

Seminar je organizovan uz podršku OEBS-ovog Centra za prevenciju konflikta iz Beča (CPC) i Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF), sa ciljem promovisanja najnovijih dostignuća i prakse u pogledu pune implementacije obaveza koje proizilaze iz OEBS-ovog Kodeksa ponašanja u političko-vojnim aspektima bezbjednosti.

Skup su otvorili potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder, šef Misije OEBS-a u Crnoj Gori, ambasador Šarunas Adomavičius i predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu, Mevludin

Nuhodžić. Pored članova Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore i predstavnika Misije OEBS-a u Crnoj Gori, na seminaru su učestvovali i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, UNDP Kancelarije u Podgorici, kao i predstavnici nevladinog sektora i nezavisni eksperti, koji u svom radu tretiraju pitanja odbrane i bezbjednosti.

Seminar je imao za cilj podsticanje saradnje između Parlamenta, organa i institucija iz sektora odbrane i bezbjednosti, kao i predstavnika nevladinog sektora, naročito u oblasti demokratske kontrole oružanih snaga, kao bitnog elementa za stabilnost i prosperitet svakog društva.

Održan okrugli sto „Skupština Crne Gore u procesu evropskih integracija – posmatrač ili aktivni učesnik“

Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore i NVO Institut alternativa organizovali su okrugli sto na kome je predstavljeno istraživanje o ulozi Skupštine Crne Gore i NSEI u procesu evropskih integracija.

Učesnici su razmijenili mišljenja povodom definisanja različitih modela pozicioniranja Nacionalnog savjeta za evropske integracije u integracionom procesu Crne Gore, zatim, pravnom statusu i mogućim ovlaštenjima ovog tijela, sastavu i nadležnostima kao i o, ukupno posmatrano, pozicioniranju svih radnih tijela Skupštine Crne Gore u istom, sa akcentom na Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije. Posebno je naglašena važnost uloge Skupš-

tine Crne Gore u pregovaračkom procesu, kao i doprinos koji je Skupština do sada pružila i koji će dati u narednom periodu.

Učesnici su bili saglasni da su razmijenjene korisne informacije u odnosu na trenutnu raspravu koja se vodi u Skupštini Crne Gore u pogledu pozicioniranja Nacionalnog savjeta za evropske integracije, Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i drugih radnih tijela u pregovaračkom procesu, te da će strukture u Skupštini Crne Gore, odgovorne za pomenuta pitanja, nastojati da formiraju održiv sistem u predstojećem, veoma zahtjevnom periodu integracionog procesa Crne Gore u Evropsku uniju.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić uručio nagrade najboljim službenicima u ovoj godini

Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uručio je nagrade najboljim službenicima u ovoj godini. Nagrade su dobili Snežana Kaluđerović, sekretarka Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Slava Burić, sekretarka Odbora za ljudska prava i slobode i Dražen Malović, šef Odsjeka za ljudske resurse Skupštine Crne Gore. Prigodni pok-

loni uručeni su i službenicima koji su otišli u penziju.

Na tradicionalnom koncertu koji se organizuje tim povodom, predstavila se sopran Aleksandra Vojvodić – Jovović, dobitnica brojnih nagrada, koja iza sebe ima veliki broj solističkih koncerata u zemlji i inostranstvu. Ona je izvela dio repertoara sa CD "Korijeni", koji sadrži obrade crnogorskih pjesama.

TEMA BROJA



Novine u 2011. godini

- U februaru je donijet Kalendar Skupštine Crne Gore za period do kraja proljećnog zasijedanja, odnosno kraja jula. U septembru je donijet Kalendar za period 1. septembar – 31. decembar 2011.
- Svi odbori usvojili su planove rada za 2011. godinu, kao i godišnje izvještaje o radu za 2010. godinu.
- Uvedena je praksa da sekretari odbora pripremaju informativni pregled (briefing) za svaku tačku dnevnog reda sjednice odbora i donijeta su uputstva o pripremi i sadržaju informativnog pregleda.
- U Službi Skupštine razvijen je sistem mjesečnog izvještavanja, što omogućava bolji uvid u rad organizacionih jedinica i, istovremeno, olakšava izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja na nivou Skupštine.
- Memorandum o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava potpisan je 30. marta. Istovremeno sa potpisivanjem Memoranduma, na Internet stranici Skupštine postavljen je Obrazac za dostavljanje mišljenja predstavnika civilnog sektora.
- Služba Skupštine stvorila je sve potrebne predušlove za uvođenje Broadcast servisa Skupštine Crne Gore, odnosno sistema obavještanja putem kratkih SMS poruka njihovim prosljeđivanjem na mobilni telefon. Sistem treba da zamijeni dosadašnje obavještanje putem pisanih dopisa/telegrama.
- Usvojena su Pravila o radu Odsjeka za analizu, dokumentaciju, istraživanje i biblioteku, kao i Pravila za upućivanje zahtjeva i izrade parlamentarnih istraživačkih radova, zajedno sa obrascem Zahtjeva.
- Usvojena je Strategija razvoja ljudskih resursa. Uz Strategiju usvojen je i Strateški plan, kao i Plan obuka.
- Utvrđen je registar EPA i evidencija EPA se primjenjuje u Službi Skupštine od početka 2011. godine.
- Počelo je izdavanje mjesečnog biltena "Otvoreni parlament" u saradnji Skupštine Crne Gore i Centra za demokratsku tranziciju, uz podršku Evropske komisije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
- Skupština je u julu donijela Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore. Izmjene i dopune prvenstveno se odnose na naknade za zaposlene u Službi Skupštine u cilju jačanja autonomije parlamenta, odnosno jačanja administrativnih kapaciteta.
- Polugodišnji izvještaj o radu (za period 1. januar – 30. jun) objavljen je u julu uz Informaciju o zakonodavnoj i nadzornoj aktivnosti Skupštine Crne Gore do kraja proljećnog zasijedanja u 2011. godini.
- Omogućen je direktan prenos sa pres pozicije u zgradi Skupštine putem Interneta.
- Započet je projekat u saradnji sa Delegacijom EU u Podgorici u oblasti usklađivanja i procjene uticaja zakonodavstva.
- Potpisan Memorandum o saradnji sa Vestminster fondacijom za demokratiju i Britanskim savjetom na period do kraja marta 2013, tokom kojeg će biti pružena podrška u više oblasti parlamentarnog života.
- U novembru je na internet stranicama Skupštine započeto objavljivanje rezultata glasanja poslanika.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

KALENDAR



1. decembar

- Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu boravili u posjeti Sektoru granične policije i Upravi pomorske sigurnosti u Baru.
- Predstavnici Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka posjetili su Skupštinu Crne Gore.

2. decembar

- Poslanici Skupštine Crne Gore, Ervin Spahić i Aleksandar Damjanović, prisustvovali su u svojstvu članova, VIII sjednici Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama, imao je niz susreta na visokom nivou u Predstavničkom domu i Senatu američkog Kongresa, kada se susreo sa: predsjedavajućim Senata SAD, Danijelom Inojom, senatorom i republikanskim predsjedničkim kandidatom sa prethodnih predsjedničkih izbora, Džon Mekejnom, predsjednikom Podkomiteta za odbranu kongresmenom, Bilom Jangom, predsjednikom Podkomiteta za Evropu i Aziju kongresmenom, Denom Bartonom, kongresmenima, Elsi Hejstingsom i Majkl Mikudom, i senatorkom, Suzan Kolins.

3. decembar

- Održan jednodnevni seminar za poslanike na temu „Osnaživanje uloge parlamenta u nadzoru budžeta“.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, tokom posjete Vašingtonu, susreo se u Stejt dipartmentu sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Filipom Rikerom. Na sastanku je posebno bilo riječi o evroatlantskim integracijama Crne Gore kao jednom od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta.

6. decembar

- Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je na Zajedničkom parlamentarnom sastanku (Joint Parliamentary Meeting) koji je organizovao Evropski parlament i poljsko predsjedavanje Evropskom unijom, u Briselu.

8. decembar

- U Briselu je u okviru zvanične posjete Belgiji, održan sastanak članova Nacionalnog savjeta za evropske integracije sa belgijskim parlamentarcima. Tokom sastanka ukazano je na podršku Belgije u vezi sa politikom proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, kao i vrednovanje individualnog napretka na integracionom putu. S tim u vezi, ocijenjeno je da je Crna Gora stabilna država, koja služi kao dobar primjer zemljama regiona.



- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku povodom Dana opštine Danilovgrad – 9. decembra, predsjedniku Opštine, Branislavu Đuranoviću, predsjedniku opštinske Skupštine, prim. dr Miodragu Đuroviću, odbornicima danilovgradskog Parlamenta i građanima.

9. decembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, primio je danas u Vili »Gorica« predsjednika Vlade Ukrajine, Mikolu Azarova, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. U dužem razgovoru ukazano je na viševjekovne bliske odnose između naših naroda.
- Završen trodnevni seminar „Analiza efekata propisa – RIA“ za državne službenike. Cilj obuke da službenici samostalno vrše analizu efekata propisa i prikažu rezultate sprovedene analize u formi izvještaja.

12. decembar

- Šefica crnogorske parlamentarne delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE),



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

KALENDAR



Valentina Radulović-Šćepanović, susrela se sa ambasadoricom Ukrajine, Oksanom Slyusarenko. Tokom razgovora ukazano je i na značaj jačanja međuparlamentarne saradnje grupa prijateljstva nacionalnih parlamenata i značaj saradnje delegacija nacionalnih parlamenata Crne Gore i Ukrajine pri PSSE-u.

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, primio je delegaciju Albanske akademije nauka, predvođenu Muzaferom Korkutijem, potpredsjednikom Akademije. Susretu je prisutvovala delegacija Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, na čelu sa Božidarom Nikolićem, predsjednikom DANU-a.

13. decembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, susreo se sa Generalnim direktorom za proširenje Evropske komisije, Stefanom Saninom. Sagovornici su zajednički ocijenili da su rezultati, do sada postignuti u procesu evropskih integracija, dobra osnova za dalje uspjehe na evropskom putu Crne Gore.



15. decembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, na poziv predsjednika švedskog Parlamenta i Vlade, boravio je u zvaničnoj posjeti Kraljevini Švedskoj. Tokom posjete, predsjednik Krivokapić sastao se sa predsjednikom švedskog Riksdaga, Perom Westerbergom, ministarkom za poslove Evropske unije Kraljevine Švedske, gđom Birgittom Ohlsson, članovima Odbora za industriju i trgovinu i Odbora za međunarodne odnose švedskog Riksdaga kao i sa članovima Odbora za međunarodne odnose švedskog Riksdaga.

16. decembar

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder, primio je danas predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dr Denisa Bećirovića, sa saradnicima. Konstatovano da Crnu Goru u narednom periodu očekuje intenzivan i zahtjevan rad na putu ka EU te da će iskustvo Crne Gore biti od velike koristi Bosni i Hercegovini.

18. decembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku, povodom Dana Podgorice – 19. decembra, gradonačelniku Podgorice, dr Miomiru Mugoši, predsjedniku i odbornicima gradske Skupštine, kao i građanima Podgorice.

20. decembar

- Ambasadorica Ukrajine u Crnoj Gori, Nj.E. Oksana Slyusarenko, uručila je priznanja predsjedniku i članovima grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore i Parlamenta Ukrajine, koji su dali svoj doprinos unapređenju odnosa Crne Gore i Ukrajine.

22. decembar

- Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije sastali su se sa delegacijom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koju je predvodio Amer Kapetanović, šef Odsjeka za Evropsku uniju. Sagovornici su zaključili da su parlamentarno znanje i stečeno iskustvo, kada je riječ o integraciji Crne Gore u Evropsku uniju, od velike važnosti za Bosnu i Hercegovinu, te da ista mogu biti primjenjiva u njenim daljim integracionim fazama.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

KALENDAR



- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, primio je novoimenovanu ambasadorku Republike Poljske u Crnoj Gori, Gražinu Sikorsku. Tokom susreta, izraženo je očekivanje da će u okviru ukupne bilateralne saradnje Crne Gore i Republike Poljske, i saradnja crnogorskog i poljskog parlamenta u narednom periodu biti intenzivirana, što je posebno značajno imajući u vidu obaveze koje stoje pred Skupštinom Crne Gore, posebno u procesu evropskih integracija.

23. decembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku, predsjedniku Hrvatskog sabora, Borisu Šprem, povodom izbora na funkciju.

24. decembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uputio je telegram čestitku, povodom Božića (po Gregorijanskom kalendaru), nadbiskupu barskom i primasu srpskom, monsinjoru Zefu Gašiju, katorskom biskupu, monsinjoru Iliji Janjiću, i građanima Crne Gore katoličke vjeroispovijesti.

26. decembar

- Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu učestvovali na okruglom stolu "Prva godina primjene Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane". Okrugli sto je organizovao Institut „Alternativa“ uz podršku Fondacije Friedrich Ebert.
- Predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, Andrija Mandić, održao je sastanak sa predstavnicom bivših radnika Livnice, Angelinom Mušikić. Tokom razgovora Mandić je istakao da treba uputiti apel Vladi Crne Gore koji su napravili sporazum sa radnicima Livnice.

27. decembar

- Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore i NVO Institut alternativa organizovali su okrugli sto na kome je predstavljeno istraživanje o ulozi Skupštine Crne Gore i NSEI u procesu evropskih integracija.

28. decembar

- Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, uručio nagrade najboljim službenicima u ovoj godini.

IZ GALERIJE PARLAMENTA

Savo Radulović: "Crnogorac", 1961. ulje na platnu, 138 x 135 cm

Šezdesete godine XX vijeka u likovnoj zbirci Skupštine Crne Gore predstavljene su i djelom Sava Radulovića (Crnogorac). Radulović je rođen u Gornjem Polju kod Nikšića 1911, a umro u Dubrovniku 1992. godine. Još kao dijete odlazi kod oca u SAD, gdje kao šesnaestogodišnji mladić radi u rudniku, crta i slika. Nakon Sent Luis škole lijepih umjetnosti, odlazi na Vašingtonski, potom i Harvardski univerzitet, a boravi i na studijama u Rimu.

U početnoj fazi umjetničkog rada Radulovića inspirišu stari kraj i narodne pjesme, da bi uslijedio period umjetnikovog dubokog realističkog prilaza svijetu. Iz skoro klasičnog realizma, gdje su boje komplementarne, harmonične, prelazio je u oblast skoro apstraktnog, ne odvajajući se od stvarnosti, što mu je donijelo i značajnu reputaciju u Americi.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."



IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



NAREDBA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DJELA O ZABRANI PROSJAČENJA

24. januar/5. februar 1883.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH DJELA

Broj 77.
Cetinje, 24. Januara 1883.

G. Kapetane,

Opazilo se, da u Crnoj Gori ima mnogo čeljadi, koja prose, a osobito po selima, koja su na putove, đe svojom porošnjom uznemiruju putnike, a naročito strance, koji poslije zbog toga po svijetu pronose rđav glas o lijepom imenu crnogorskom.

To više ne smije biti. Prošnja je sramotna stvar, a osobite za čeljad kojoj je Bog zdravlje dao, pa se svojim radom može pošteno hraniti.

Za to vam naređujem, da u vašoj kapetaniji po danas strogo pazite na to, i da objavite, da je prošnja zabranjena.

Ako ima u vašoj kapetaniji kakvo čeljade, koje je bono ili sakato pa raditi ne može, a nema niđe svoga, niti svojih, koji bi ga mogli uzdržavati, za takvo čeljade odmah mi javite i takvome će se prošnja dozvoliti.

Bez tih, ko se god uhvati u prošnju, da se globi, ako ima što svoga, a ako nema, da se kazni tamnicom i da se stavi đe na rad na nadnice, kako će se priviknuti radu.

A đe se uhvate u prošnju deca, koja najviše na putove putnicima dosađuju, da se kazne roditelji takvog djeteta na način kako sam pred ovijem rekao. Ako bi se isto dijete po drugi put uhvatilo u prošnji, kaznu ćete udvostručiti.

Predsjednik državnog savjeta,
Ministar unutrašnjih djela,
Božo Petrović

Crnogorski zakonici, II, eds. B. Pavićević, R. Raspopović, Podgorica 1998, 77.

PARLAMENTARNI POJMOVNIK

POLITIČKI PROCES¹ najčešće je shvaćen kao način donošenja odluka kojima se rješavaju sukobi interesa u društvenim institucijama i grupama, posebno kao način donošenja odluka od značaja za ravnotežu, funkcionisanje i razvitak političkog sistema. Politički sistem se označava kao skup političkih procesa.

¹ Izvor: Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

